

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 46. stav 3. i 47. stav 1. Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 37/08), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____ 2012. godine, donijela je

(Prijedlog)

ODLUKU
o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove
"Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo"

Član 1.

Član 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99 - Prečišćeni tekst i 31/07), mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost "Zavoda" je:

- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
 - 91.02 Djelatnost muzeja
 - 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce
 - 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
 - 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- Ovaj razred također uključuje:
renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina



Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj: 01-02-_____/12
Sarajevo, __. __. 2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. dr. Mirjana Malić



OBRAZLOŽENJE



I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", sadržan je u odredbama člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 46. stav 3. i 47. stav 1. Zakona o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/00 i 37/08).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava da "Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona."
- odredbama člana 3. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), "određeno je da javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine, skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim fizičkim licem kada nadležna skupština ocjeni da za njeno osnivanje postoji pravni interes.
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da: "Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.
Akt o osnivanju ustanove sadrži:
 - naziv osnivača,
 - naziv i sjedište ustanove,
 - **djelatnost ustanove,**
 - iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
 - izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
 - međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
 - način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
 - prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu;
 - lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
 - rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
 - druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Odredbama člana 46. stav 3. i člana 47. stav 1. Zakona o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/00 i 37/08) određeno je da:

- član 46. stav 3. - "organizaciju zaštite iz prethodnog stava, može osnovati Kanton, Grad i opština sa područja Kantona u skladu sa svojim potrebama i sredstvima kojim raspolaže."
- član 47. stav 1. Kantonalni zavod se osniva kao javna ustanova, kojoj se povjeravaju javna ovlaštenja da u skladu sa ovim zakonom odlučuje u pojedinačnim stvarima o pravima i obavezama pravnih i fizičkih lica."



RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove u dijelu koji se odnosi na šifre djelatnosti JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10).

Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 upotrebljava se za određivanje djelatnosti, odnosno za razvrstavanje po djelatnostima poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova za potrebe statistike, različitih službenih i drugih administrativnih zbirki podataka (evidencije, registri, baze podataka i sl.).

Iz tih razloga potrebno je uskladiti djelatnosti ove javne ustanove sa važećom Odlukom.

Prema navedenoj Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) mijenjaju se odnosno usklađuju dosadašnje šifre djelatnosti i klasifikacija djelatnosti Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", sadržane u odredbama člana 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99- Prečišćeni tekst i 31/07) na način da glase:

"Član 5.

Djelatnost "Zavoda" je:

- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
 - 91.02 Djelatnost muzeja
 - 91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce
 - 91.04 Djelatnost botaničkih i zoloških vrtova i prirodnih rezervata.
 - 41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
- Ovaj razred također uključuje:
renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina

Pri tome:

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva


Ovaj razred uključuje:

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članov i itd, kao i rad državnog arhiva:
- organizacije zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
- izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
- posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpce, umjetničkih djela itd.
- pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka.

91.02 Djelatnost muzeja

Ovaj razred uključuje:

- rad muzeja svih vrsta:
- umjetničkih muzeja, muzeja nakita, namještaja, kostima, keramika, srebrnine
- prirodoslovnih, naučnih i tehničkih muzeja, historijskih muzeja, uključujući vojne muzeje
- ostalih specijaliziranih muzeja
- muzeja na otvorenom.



91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce

Ovaj razred uključuje:

rad i očuvanje historijskih mjesta i građevina.

91.04 Djelatnost botaničkih i zoloških vrtova i prirodnih rezervata

Ovaj razred uključuje:



rad botaničkih i zoloških vrtova, uključujući dječije zološke vrtove

rad prirodnih rezervata, uključujući zaštitu divljih i ugroženih životinjskih vrsta itd.

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ovaj razred također uključuje:

renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina



Broj: 09-02-21185-7/12
 Sarajevo, 03.07.2012. godine

04-07-2012

KANTON SARAJEVO
 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", usklađen je sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 47/10).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

- Dostaviti:
1. Naslovu
 2. Evidencija
 3. Arhiva





SEKRETAR
 Ahmed Mujibović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
 e-mail: ured@ks.gov.ba
 Tel/fax: +387 (0) 33 380-448
 Sarajevo; Hamida Dizdara 1





Srijeda, 24. februara 1999.

Član 12.

Organ rukovođenja u Teatru je direktor.

Direktora Teatra imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor Teatra ne može biti član Upravnog odbora.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u Teatru je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Teatru.

Član 14.

Radnici Teatra ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima Teatra i kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Upravni odbor Teatra uskladit će pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Nadzor nad zakonitosti rada Teatra vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Član 17.

Javna ustanova "Kamerni", Sarajevo, obavezna je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 18.

Za svoje obaveze Teatar odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze Teatra.

Na osnovu člana 37. stav 4. alineja 3. i člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97) Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22.2.1999. godine, utvrdila je prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo".

Prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" obuhvata:

- Odluku o preuzimanju prava osnivača Radne organizacije "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92);
- Odluku o preuzimanju, izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/97);

u kojem je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-5/99 Predsjednik
22. februara 1999. godine Zakonodavno-pravne komisije
Sarajevo Avdo Čampara, s. r.

ODLUKA

O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULturno-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEĐA, SARAJEVO"

(PREČIŠĆEN TEKST)

Član 1.

Ovom odlukom preuzima se Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo, ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92) kao Odluka Kantona Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "Gradski zavod za zaštitu i korišćenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo", koja nastavlja sa radom kao Javna ustanova "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod državnoj svojini.

Član 3.

Naziv Javne ustanove je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod).

Sjedište Zavoda je u Sarajevu, Kaptol 16.

Član 4.

Zavod ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Djelatnost Zavoda je:

- Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti,
- Djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine,
2. Zaštita kulturne baštine
 - očuvanje i rekonstrukcija istorijskih mjesta i zgrada.

Član 6.

Zavod će djelatnost iz člana 5. ove odluke vršiti i za područje kantona Federacije Bosne i Hercegovine čiji nadležni organ je za to ovlaste.

U slučaju iz prethodnog stava međusobna prava obave odgovornosti urediće se ugovorom između Zavoda i kantona.

Član 7.

Zavod ne može promijeniti djelatnost iz člana 5. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 8.

Izvori sredstava za rad Zavoda su:

- sredstva iz budžeta Federacije BiH,
- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještenja i iz drugih izvora.

Član 9.


Vlada Kantona Sarajevo daje saglasnost na pravilnik planove rada i razvoja i godišnji program rada Zavoda.

Član 10.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i Zavoda koja regulisana ovom odlukom utvrdiće se ugovorom.

Član 11.

Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor od pet članova.



SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Srijeda, 24. februara 1999.

broj 3 - Strana 58

Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu imenuje se iz reda stručnih kadrova zaposlenih u Zavodu.
Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 12.

Organ rukovođenja u Zavodu je direktor.
Direktora Zavoda imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Direktor Zavoda ne može biti član Upravnog odbora.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u Zavodu je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Zavodu.

Član 14.

Radnici Zavoda ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima Zavoda i kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Upravni odbor Zavoda uskladiće Pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji Zavoda i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda vrše Ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 17.

Javna ustanova "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo", obavezna je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke, podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 18.

Za svoje obaveze Zavod odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.
Osnivač Zavoda je supsidijarno odgovoran za obaveze Zavoda.

Na osnovu člana 37. stav 4. alineja 3. i člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22. februara 1999. godine, utvrdila je prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajevo".

Prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajevo" obuhvata:

- Odluku o preuzimanju prava osnivača Radne organizacije "Muzej grada Sarajeva" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/97);
- Odluku o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej grada Sarajeva" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97);

3. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej grada Sarajeva" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/98);
u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.
Broj 01-05-12-6/99
22. februara 1999. godine Sarajevo

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Avdo Čampara, s. r.

**ODLUKA
O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"
(PREČIŠĆEN TEKST)**

Član 1.

Ovom odlukom preuzima se Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajevo" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92) kao Odluka Kantona Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajevo" koja nastavlja sa radom kao kantonalna Javna ustanova u državnj svojjini.

Član 3.

Naziv Javne ustanove je "Muzej Sarajevo" (u daljem tekstu Muzej).

Sjedište Muzeja je u Sarajevu, Ulica Velika avlija bb.

Član 4.

Muzej ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Djelatnost Muzeja:
92.52.1. DJELATNOST MUZEJA

- rad muzeja svih vrsta,
- umjetničkih muzeja, muzeja nakita, namještaja, od keramike, srebrenine, muzeja prirodnih vrijednosti naučnih, tehničkih, istorijskih muzeja uključujući i muzeje i istorijske objekte,
- muzeje na otvorenom prostoru,
- ostalih specijalizovanih muzeja.

Član 6.

Muzej ne može promijeniti djelatnost iz člana 5. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 7.

Muzej ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti i registrovane djelatnosti.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke, Muzej preuzima prava i obaveze bivše gradske ustanove "Muzej Sarajeva".

Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana imovina su Javne ustanove.

Član 9.

Izvori sredstava za rad Muzeja su:

- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještenja i iz drugih izvora.

Član 10.

Vlada Kantona daje saglasnost na pravila, plan razvoja i godišnji program rada Muzeja.

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA
IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I
POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I
SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

Član 1.

U Odluci o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/04-Prečišćeni tekst, 5/05 i 9/06), iza člana 5a., dodaju se novi članovi 5b. i 5c., koji glasi:

"Član 5b.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i direktora Fonda memorijala i prije isteka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Fonda memorijala,
- ako je Fond memorijala poslovao sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,
- na lični zahtjev,
- ako Skupština ne usvoji Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda memorijala i
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima Fonda memorijala.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Fonda memorijala, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova Upravnog odbora i direktora, precizirat će se Pravilima Fonda memorijala.

Član 5c.

Upravni odbor obavezan je da Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica Upravnog odbora, a Izvještaj o radu i finansijskom izvještaju godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj o radu Upravnog odbora."

Član 2.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24549/07 Predsjedavajući
26. septembra 2007. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka j), člana 13. stav 1. tačka e) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), članova 3., 6., 26., 33. i 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i čl. 71. i 90. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/02, 8/03, 2/06 i 21/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU
KANTONALNE JAVNE USTANOVE "GERONTOLOŠKI
CENTAR"

Član 1.

U Odluci o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/06), član 12. (Način razrješavanja organa upravljanja), mijenja se i glasi:

"Član 12.

(Način prijevremenog razrješenja organa upravljanja, organa rukovođenja i organa kontrole poslovanja)

Vlada Kantona Sarajevo će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev, u slučaju da Skupština Kantona Sarajevo ne usvoji Izvještaj o poslovanju Ustanove, odnosno Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom o poslovanju Ustanove i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Pravilima Ustanove će se precizirati posljedice mogućeg neusvajanja Izvještaja o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Ustanove, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora Ustanove i prije vremena za koje je imenovan".

Član 2.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar".

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24535/07 Predsjedavajući
26. septembra 2007. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 46. stav 3. i 47. Zakona o zaštiti kulturne baštine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEĐA SARAJEVO"

Član 1.

U članu 3. stav 2. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99-Prečišćeni tekst) riječi: "Kaptol 16.", zamjenjuju se riječima: "Josipa Štadlera broj 32."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište Zavoda iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti".



četak, 5. oktobra 2007.

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Zavoda donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost Zavoda je:

92.5 Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostale kulturne djelatnosti

92.52 Djelatnost muzeja i zaštita historijskih objekata i grada

92.522 Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih namijenosti

Ovaj podrazred obuhvata:

Zaštitu i rekonstrukciju historijskih mjesta i građevina

92.53 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata

92.530 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata

Ovaj razred obuhvata:

Djelatnost botaničkih bašči i zooloških vrtova, uključujući i zoološke vrtove za djecu

Djelatnost prirodnih rezervata, uključujući i zaštitu života u divljini".

Član 3.

U članu 7. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost Zavoda iz člana 5. ove Odluke može se proširiti i promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 9. iza riječi "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta stajenepromijenjen.

Član 5.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prije tekućimandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Zavoda,

ako je Zavod poslovao sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,

na njegov lični zahtjev,

ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda,

u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora i direktora, precizirat će se u pravilima Zavoda."

Član 6.

U čl. 15 i 17. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Član 7.

U članu 16. iza riječi "uređenja", briše se zarez, a riječi: "stambenih i komunalnih poslova", zamjenjuju se riječima: "i zaštite okoliša".

Član 8.

Iza člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi:

"Član 16a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 9.

Upravni odbor Zavoda dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 10.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo".

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona".

Broj 01-05-24524/07

26. septembra 2007. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 6. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL SARAJEVO"

Član 1.

U članu 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst), iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište MES-a iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti."

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta MES-a donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".


Član 2.

U članu 5. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost MES-a iz člana 4. ove Odluke može se proširiti i promijeniti."

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.



IZVOD IZ USTAVA KANTONA SARAJEVO

III- NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti određene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona

Član 11a³

Kanton osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici grupe Ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima Kantona. Takva proporcionalna zastupljenost u skladu je sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.



Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zoniranje;
- g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

³ Ovaj član je dodan Amandmanom XIX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)



Član 17.

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 35⁴ poslanika.
(Stav 2. je brisan⁵)

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje četiri godine.⁶

Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda u Skupštini.⁷

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) _____⁸
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje Vladu Kantona⁹;
- f) _____¹⁰
- g) _____¹¹
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prenosu ovlaštenja Kantona na općinu, Grad¹² i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

⁴ Broj poslanika Skupštine izmijenjen je Amandmanom XIV („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/00). Nije brisan raniji tekst u zagradi „(četdesetpet)“, ali se očito radi o grešci, pa smo ovaj tekst izostavili

⁵ Stav 2. brisan je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04), a dosadašnji st. 3. i 4. postali su st. 2. i 3.

⁶ Stav 3. izmijenjen je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁷ Iza stava 3. dodat je novi stav 4. – Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁸ Tačka c) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁹ Tačka e) izmijenjena je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹⁰ Tačka f) je brisana Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹¹ Tačka g) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹² Riječ “općine” zamijenjena je riječima: “općinu, Grad” - Amandmanom III („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/97)



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina I - Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

Akncija pretplate
za 1992. godinu 3.900 dinara
Žiro-račun 10100-603-1396

110 6/92 8/93 13/94

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O USTANOVAMA

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, sa ostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada dležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II - OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove. Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice. Aktom o prenošenju prava i obaveza, osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada riješanjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

Član 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Član 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obracun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Član 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i izvršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Član 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvojio dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja), njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV - SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Član 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Član 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Član 21.

Naziv ustanove je ime pod kojim ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv, uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz člana 13. ove uredbe može, uz naziv ustanove, dodati i bliži naziv tog dijela ustanove.

Član 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv. Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Član 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unošenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i pristanak srodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V - ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

Član 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.

Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrđen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Član 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava, u ime osnivača, Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada R BiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora.

Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.



Član 26.

Osnivač odnosno Vlada R BiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razrješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrdjenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 27.

Upravni odbor

- donosi pravila ustanove;
- imenuje i razrješava direktora;
- utvrđuje planove rada i razvoja;
- utvrđuje godišnji program rada;
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslovanja druge opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove;
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti ustanove, osim ako je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno, od



IZVOD IZ ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 2/00 i 37/08)

VI - SUBJEKTI ZAŠTITE BAŠTINE

Član 45.

Nadležno ministarstvo stvara uslove za zaštitu, korištenje i obnovu baštine, vrše inspekcijski nadzor i obavlja druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Član 46.

Stručne i sa njima vezane upravne poslove zaštite, korištenja i obnove baštine u smislu ovog zakona obavlja Kantonalni zavod.

Stručne poslove zaštite, korištenja i obnove baštine obavljaju i muzeji, arhivi, galerije, biblioteke, pravna lica osnovana za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih

poslova i druga pravna lica (u daljem tekstu: organizacije za zaštitu), u skladu sa zakonom kojim se uređuje odgovarajuća djelatnost (muzejska, arhivska i druga djelatnost) i osnivačkim aktom.

Organizaciju zaštite iz prethodnog stava, može osnovati Kanton, Grad i opština sa područja Kantona u skladu sa svojim potrebama i sredstvima kojim raspolaže.

Prije donošenja odluke o osnivanju neke od organizacija za zaštitu iz stava 2. ovog člana nadležno vijeće, odnosno Skupština Kantona se izjašnjava o elaboratu o opravdanosti osnivanja organizacije za zaštitu čiji obavezni dio čine troškovi neophodni za osnivanje i redovno obavljanje djelatnosti, kao i izvor i način njihovog obezbjeđivanja.

Elaborat iz prethodnog stava za potrebe Vijeća obezbjeđuje nadležna služba Grada, odnosno opštine sa područja Kantona, a za potrebe Skupštine Kantona nadležno ministarstvo.

Član 47.

Kantonalni zavod se osniva kao javna ustanova, kojoj se povjeravaju javna

ovlaštenja da u skladu sa ovim zakonom odlučuje u pojedinačnim stvarima o pravima i obavezama pravnih i fizičkih lica.

Kada Kantonalni zavod u okviru svoje djelatnosti odlučuje u pojedinačnim stvarima o pravima i obavezama pravnih i fizičkih lica, o žalbi protiv rješenja zavoda odlučuje nadležno ministarstvo.



Kantonalni zavod ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležno ministarstvo rješenjem ne utvrdi da su obezbijeđeni sljedeći uslovi: odgovarajuće prostorije za rad i čuvanje dokumentacije, oprema za rad i odgovarajući kadrovi.

Bliži propis o uslovima iz stava 3. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove kulture.

Član 48.

Kantonalni zavod, pored poslova utvrđenih ovim zakonom obavlja i sljedeće poslove:

- stara se o zaštiti, korištenju i obnovi dobara baštine;
- utvrđuje mjere zaštite iz alineje 9. člana 8. ovog zakona ;



Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

Ovaj razred uključuje:

- djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su kipari, slikari, crtači crtanog filma ili karikaturisti, graveri, bakroresci itd.
- djelatnosti slobodnih autora za različita područja, uključujući beletristiku, kao i tehničke tekstove
- djelatnost neovisnih novinara
- restauriranje umjetničkih djela, kao što su umjetničke slike itd.

Ovaj razred isključuje:

- izradu skulptura, osim umjetničkih originala (vidi 23.70)
- restauriranje orgulja i drugih historijskih muzičkih instrumenata (vidi 33.19)
- proizvodnju filmova i videofilmova (vidi 59.11, 59.12)
- restauriranje namještaja (osim predmeta muzejskih zbirki) (vidi 95.24)

90.04 Rad umjetničkih objekata

Ovaj razred uključuje:

- rad koncertnih i pozorišnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata

Ovaj razred isključuje:

- rad kinematografa (vidi 59.14)
- djelatnosti agencija za prodaju karata (vidi 79.90)
- rad muzeja svih vrsta (vidi 91.02)

91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Ova oblast uključuje djelatnosti biblioteka i arhiva; rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; rad historijskih mjesta i djelatnosti prirodnih rezervata.

Također uključuje očuvanje i izlaganje predmeta, znamenitosti i prirodnih čuda historijske, kulturne i obrazovne važnosti (npr. znamenitosti svjetske baštine itd.).

Ova oblast isključuje:

- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, kao što je rad kupališta i rekreacijskih parkova (vidi oblast 93)

91.0 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva



Ovaj razred uključuje:

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članovi itd., kao i rad državnog arhiva:
 - organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
 - izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
 - posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpce, umjetničkih djela itd.
 - pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka

91.02 Djelatnosti muzeja

Ovaj razred uključuje:

- rad muzeja svih vrsta.

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima*

- umjetničkih muzeja, muzeja nakita, namještaja, kostima, keramike, srebrnine
- prirodoslovnih, naučnih i tehničkih muzeja, historijskih muzeja, uključujući vojne muzeje
- ostalih specijaliziranih muzeja
- muzeja na otvorenom

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti prodajnih umjetničkih galerija (vidi 47.78)
- restauriranje umjetničkih djela i predmeta muzejskih zbirki (vidi 90.03)
- djelatnosti biblioteka i arhiva (vidi 91.01)

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjeti oće*Ovaj razred uključuje:*

- rad i očuvanje historijskih mjesta i građevina

Ovaj razred isključuje:

- renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina (vidi područje F - Građevinarstvo)

91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata*Ovaj razred uključuje:*

- rad botaničkih i zooloških vrtova, uključujući dječije zoološke vrtove
- rad prirodnih rezervata, uključujući zaštitu divljih i ugroženih životinjskih vrsta itd.

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina i vrtova (vidi 81.30)
- rad lovišta i rezervata za sportski ribolov (vidi 93.19)

92 Djelatnosti kockanja i klađenja

Ova oblast uključuje rad mjesta za priređivanje igara na sreću, kao što su kockarnice, automat-klubovi i kladionice, te usluge priređivanja igara na sreću, kao što su lutrijske igre i klađenje na konjske trke izvan mjesta održavanja utrke.

92.0 Djelatnosti kockanja i klađenja**92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja**


Ovaj razred uključuje djelatnosti kockanja i klađenja, kao što su:

- prodaja listića lutrije
- rad automata za igre na sreću na kovanice
- rad virtualnih Internetskih stranica za igre na sreću
- klađenje na rezultate sportskih i ostalih takmičenja, te ostala klađenja
- klađenje na konjske trke i izvan mjesta održavanja utrke
- rad kockarnica, uključujući i "ploveće kockarnice"

93 Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ova oblast uključuje sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, osim djelatnosti muzeja, očuvanja historijskih mjesta, botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata te djelatnosti kockanja i klađenja.

Iz ove oblasti isključene su djelatnosti dramske i muzičke umjetnosti te ostale umjetničke i zabavne djelatnosti, kao što su priprema i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi (vidi oblast 90).

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima***41.2 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada**

Ova grana uključuje cjelovitu gradnju stambenih i nestambenih zgrada, za vlastiti račun radi kasnije prodaje ili uz naknadu ili na osnovu ugovora za račun drugih. Dio gradnje ili čak čitava gradnja može se dati na izvođenje drugim izvođačima. Ako se izvode samo specijalizirani radovi građevinskog procesa, djelatnost se razvrstava u oblast 43.

41.20 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ovaj razred uključuje:

- gradnju svih vrsta stambenih zgrada:
 - porodičnih kuća
 - zgrada s više stanova, uključujući nebodere
- gradnju svih vrsta nestambenih zgrada:
 - zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih proizvodnih hala itd.
 - bolnica, škola, kancelarijskih zgrada
 - hotela, zgrada za trgovine, trgovačkih centara, restorana
 - zgrada na aerodromima
 - zgrada za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru
 - zgrada za parkiranje motornih vozila (nadzemne i podzemne garaže)
 - skladišta
 - zgrada za vjerske obrede
- podizanje montažnih zgrada na gradilištu od prethodno izrađenih dijelova

Ovaj razred, također, uključuje:

- prepravke ili renoviranje postojećih zgrada

Ovaj razred isključuje:

- gradnju industrijskih građevina, osim zgrada (vidi 42.99)
- arhitektonske i inženjerske usluge (prostorno planiranje, urbanističko planiranje, projektiranje građevina i dr.) (vidi 71.1)
- usluge vođenja i nadzora izvođenja građevinskih projekata (vidi 71.1)

42 Gradnja građevina niskogradnje



Ova oblast uključuje opće radove na građevinama niskogradnje. Uključuje radove na novim građevinama, popravke, nadogradnju i prepravke, gradnju građevina niskogradnje od prethodno izrađenih dijelova i gradnju pripremljenih građevina niskogradnje.

Uključena je gradnja masivnih građevina, tj. infrastrukture, kao što su autoceste, ulice, mostovi, tuneli, željezničke pruge, uzletišta za avione, morske i druge luke, sistemi za navodnjavanje i druge vodne građevine, industrijske građevine, kanalizacijski sistemi, cjevovodi i električni vodovi, sportske građevine itd. Ovi se radovi mogu obavljati za vlastiti račun ili uz naknadu ili na osnovu ugovora za račun drugih. Dio radova, a katkad i cjelokupni radovi, mogu se dati na izvođenje podizvođačima.

42.1 Gradnja cesta i željezničkih pruga**42.11 Gradnja cesta i autocesta**

Ovaj razred uključuje:

- gradnju autocesta, ulica, cesta i ostalih saobraćajnica i biciklističkih i pješačkih staza
- radove na gradnji površinskog sloja ulica, cesta, autocesta, mostova i tunela:
 - asfaltiranje pločnika na cestama
 - iscrtavanje i ostalo označavanje cesta
 - postavljanje branika, saobraćajnih znakova i slično

*Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima*

- umjetničkih muzeja, muzeja nakita, namještaja, kostima, keramike, srebrnine
- prirodoslovnih, naučnih i tehničkih muzeja, historijskih muzeja, uključujući vojne muzeje
- ostalih specijaliziranih muzeja
- muzeja na otvorenom

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti prodajnih umjetničkih galerija (vidi 47.78)
- restauriranje umjetničkih djela i predmeta muzejskih zbirki (vidi 90.03)
- djelatnosti biblioteka i arhiva (vidi 91.01)

91.03 Rad historijskih mjesta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce*Ovaj razred uključuje:*

- rad i očuvanje historijskih mjesta i građevina

Ovaj razred isključuje:

- renoviranje i restauriranje historijskih mjesta i građevina (vidi područje F - Građevinarstvo)

91.04 Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata*Ovaj razred uključuje:*

- rad botaničkih i zooloških vrtova, uključujući dječije zoološke vrtove
- rad prirodnih rezervata, uključujući zaštitu divljih i ugroženih životinjskih vrsta itd.

Ovaj razred isključuje:

- djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina i vrtova (vidi 81.30)
- rad lovišta i rezervata za sportski ribolov (vidi 93.19)

92 Djelatnosti kockanja i klađenja

Ova oblast uključuje rad mjesta za priređivanje igara na sreću, kao što su kockarnice, automat-klubovi i kladionice, te usluge priređivanja igara na sreću, kao što su lutrijske igre i klađenje na konjske trke izvan mjesta održavanja utrke.

92.0 Djelatnosti kockanja i klađenja**92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja**

Ovaj razred uključuje djelatnosti kockanja i klađenja, kao što su:

- prodaja listića lutrije
- rad automata za igre na sreću na kovanice
- rad virtualnih internetskih stranica za igre na sreću
- klađenje na rezultate sportskih i ostalih takmičenja, te ostala klađenja
- klađenje na konjske trke i izvan mjesta održavanja utrke
- rad kockarnica, uključujući i "ploveće kockarnice"

93 Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ova oblast uključuje sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, osim djelatnosti muzeja, očuvanja historijskih mjesta, botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata te djelatnosti kockanja i klađenja.

Iz ove oblasti isključene su djelatnosti dramske i muzičke umjetnosti te ostale umjetničke i zabavne djelatnosti, kao što su priprema i izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi (vidi oblast 90).